



# САҢГА ОЛЖ

375  
ЧУРАПЧА  
1648-2023

№ 38 (11915) • Балабан ыйын 29 күнө, 2023 сыл, бээтинсэ • 12+



Бу  
нүмэргэ

## Устуоруйа

Биир дойдулаахпын Иван  
Винокуров аатын үрдүктүк  
ааттыабын/3

## Үөрэх-иити

Саганы сайыннарар сайдам  
педагог/4

## Бырамыысыланнас

Алроса-ба хас да көлүөнэ  
үлэлиир/7

# Бэлиэ түгэн. Саха судаарыстыбаннаһын күнүгэр аналлаах тэрээһин ыытылынна

Балабан ыйын 27 күнүгэр чабылыччы тыкпыт күн, ыраас халлаан ан-  
ныгар норуоппутугар биир сүдү суолталаах Саха Судаарыстыбаннаһа  
төрүттэммитин бэлиэтиир үөрүүлээх миитин буолан ааста/3



Көһөрүллүү мемориалыгар сибэки дьөрбөтүн ууруу түгэнэ. // Людмила Горохова түһэриитэ.

## ТЭТИК

### Хатылы ыччата Изот Кривошапки - "Дойду кэскилэ" күрэхтэһин чөмпүйүөнэ

Бу күнүгэр Саха сириттэн Екатерина Дроздо-  
ва уонна Чурапчы ыччата Изот Кривошапки  
"Дойду кэскилэ, Москва 24 бастыга" 16 сааста-  
рыгар диэри Арасыйыа киинин теннисчтэ-  
рин күрэхтэһиитигэр кыайан, кыһыл көмүс мэтээли кэттилэр.

Манньык улахан турнирга Москва куорат  
саамай бастыг ыспартыбынай оскуолала-  
рыттан 48 ыспарсымыан кытынна. Күрэхтэһин  
Лужник оройуонун аныгылыы тииттээх "Муль-  
тиспорт" уорабайыгар ыытылынна.

Уолаттарга кылбар кыайыыны биир дойду-  
лаахпыт, Хатылы ыччата Изот Кривошапки си-  
тиста, Оттон иккис миэстэҕэ Павел Романов-  
ский, үһүс миэстэҕэ Никита Ключко тигистилэр.

Кыргыттарга Дьокуускай куораттан төрүттээх  
Екатерина Дроздова кыайыы өрөгөйүн биллэ.  
Үрүҥ көмүс мэтээлинэн Мария Максимова  
уонна борсунса мэтээлинэн Полина Романи-  
кова наһараадаланнылар.

### Абам саастаах дьон күнүн көрсө анал дэксээдэ ыытыллыаҕа

Абам саастаах дьонмутугар аһаммыт дэксээдэ  
чэрчитинэн, биһиги улууспутугар алтынны 2  
күнүгэр «Арчы» дьэтигэр 10 чаастан арчылаа-  
һын сизэр-туома толорулуоҕа Салгы «Утум»  
норуот айымньытын дьэтигэр куруһуоктар  
быыстапка-дьаарбанкалар, "Силис" уһун үйэ-  
лээх буолуу инновационнай киин бырайыа-  
гын билиһиннэриин буолуоҕа. 11 чаастан "Сил  
тойуга" диэн кылынан-сизилинэн онгоһуктарга,  
кыбытан-аттаран тигиигэ, хомуска оонньуурга,  
көмүүтэри баһылааһынга, дьэ тээбиринин  
өрөмүөннээһинигэ маастар-кылаастар ыытыл-  
лыахтара.

Дэксээдэ устата социальнай харалта управ-  
лениетын үлэһиттэре консультациялары, бэси-  
дэлэри тэрийиэхтэрэ, отделение эпизэтигэр  
турар саастаах дьон дьаһаларын өрө тардыах-  
тара, өрөмүөн үлэтэ ыытыллыаҕа. Бу күнүгэр-  
гэ кииннэммит балыһаҕа «Аһаҕас аан күнэ»,  
нэһиликтэргэ бэтэрээннэри чыэстээһин, оску-  
олаларга, тэрилтэлэргэ абам саастаах дьону  
кытта көрсүһүү уонна волонтерскай көмөлөр  
ыытыллыахтара.

### «Березка» уһуяанга патриотической муннук аһылына

«Березка» оҕо саадыгар оскуола үннинээҕи  
үөрэхтэһин үлэһиттэрин күнүгэр өр сыллар-  
га уһуяанга үлэһэбит бэтэрээннэргэ истиг  
тэрээһин ыытылынна. Тэрээһин чэрчитинэн  
оҕолору кыра саастарыттан төрөөбүт дойду-  
ларын таптыырга, патриотической өйгө-сана-  
аҕа иитэр-үөрэтэр соруктаах «Патриотической  
муннук» - «Говорящая стена» үөрүүлээх быһыы-  
га-майгыга арылынна.

Муннугу уһуяан үлэһиттэре ис тугулу-  
гар болҕомто ууран, оҕолор саастарыгар сөп  
түбэхтэр ғына толкуйдаан, тобулан үлэстиилэр.  
Кырачаан иитиллээччилэрбит бу муннуктан  
«Мин дойдум Арасыйыа», «Мин Сахаҥ Сира»,  
«Мин тобус томтордоок Чурапчы» диэн хайыс-  
халарынан үгүс интэриэһинэйи, төрөөбүт дой-  
дуларын туһунан сүрүн информацияны билиэх-  
тэрэ.

## Чурапчыга күн-дьыл туруга

Балабан ыйын  
29 күнө  
БЭЭТИНСЭ

Балабан ыйын  
30 күнө  
СУБУОТА

Алтынны  
1 күнө  
БАСКЫҤЫАНҤЫА

Алтынны  
2 күнө  
БЭНИДИЭНҤЫК

Алтынны  
3 күнө  
ОПТУОРУҤҤЫК

Алтынны  
4 күнө  
СЭРЭДЭ

Алтынны  
5 күнө  
ЧЭППИЭР



8° -6°



8° -7°



8° -1°



8° 0°



9° -2°



6° -2°



4° -3°



## Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

### Саха сирин олохтоохторо Ил Дархан дуоһунаһыгар киирбитинэн эбэрдэлээтилэр

Дьокуускай куоракка Айсен Николаев Ил Дархан дуоһунаһыгар киириитин үөрүүлээх церемонията ытылынна. Иккис болдьоһун өрөспүүбүлүкэ баһылыгынан талыллыбыт Ил Дархан Айсен Николаев бар дьонун иннигэр бириэсээгин эттэ уонна: "Тустаах эбээһинэспин толоруом, норуотум интэриэһин көмүскүөм, киһи быраабын ытыктыам, Арасыйа сокуоннарын тутуһуом", -- диир андаҕайда.

Бу күн Дьокуускай куорат олохтоохторо уонна ыалдьыттары Ил Дархан биэс сыл иһигэр тэрийбит үлэтин-хамнаһын туһунан санааларын үллэһиннилэр, инникитин үлэтигэр-хамнаһыгар ситиһиллэри баҕардылар.

### Саха сиригэр медицинскэй көмөнү онорууга анал чаат үлэлиир

Быйыл кулун тутар 1 күнүттэн Саха сирин олохтоохторугар анал «Якутск. Здоровье» уонна «Саха. Здоровье» диир анал медицинскэй чааттар үлэлииллэр. Бу чааты «Telegram» сыһарымытыгар булуохха сөп.

«ЗдравКонтроль» федеральнай бырайыак сүрүн сыала – медицинскэй тэрияталэри кытта быһаччы ханаалы тэрийи, ол аата медицинскэй көмө хаачыстыбатын үрдэтии уонна соптөөхтүк туһаныы.

«Саха.Здоровье» чаакка Дьокуускайга баар медицинскэй тэрияталэр бары холбоннулар. Өрөспүүбүлүкэ киинин медицинскэй тэрияталэрэ «Якутск.Здоровье» чаат көмүгө нэһилиэн-нээҕэ эппиэттиэхтэрэ.

Олохтоохтор бу өгөнү туһанан сүрүн кыһаллалаах болтуруостарын быһаарсар кыһаллалаахтары: туһааннаах бырааска суруйтарыы, бырааһы дьыһаа ыгырыы, чэпчэтиилээх эмтэри ылыы, эмчиттэр өттүлэригэр этиканы кэһи, ыарыһаха сыһыан, төлөбүрдээх өгөнү сонноһун, консультацияҕа уонна көрдөрүүтүгэ направление уо.д.а. ыйар-кэрдэр ыйытыктар.

«Манньык чааттар нэһилиэн-нээһини кытта медицинскэй тэрияталэр биригэ үлэлэһэллэрин ситиһэр соруктаах үлэлииллэр. Олор көмөлөрүнэн дьон туһааннаах ыйытыктарыгар испиалиистэртэн сонно тутта сөптөөх хоруйу ылыахтара», - диир Саха сирин доруобуйа харыстабылын министирэ Лена Афанасьева иһитиннэрэн турар.

«Саха. Здоровье» медчаакка <https://clck.ru/33jAq2> сиктэнэн ыйытылларгытын ытыаххытын сөп. Бэнидиэнньиктэн субуотаҕа диири, күн ахсын сарсыарда 08:00ч. киһэ 20:00ч. диири ыйытыллары ылар.

### Саха сирэ дьыэлэри уонна социальнай эбийиэктэри тутууга инники күөһүнэ табыста

Олорор дьыэлэри тутууга Саха сирэ регионка лидердэр ахсааннарыгар эрэллээхтик киирдэ.

Уһук Илигини федеральнай уокурукка иккис сылдыар. 2022 сылга 583,9 тыһ. кв.м. олорор дьыэ олоххо киирдэ. Ити олорор дьыэни тутуу пуондата былааннаабыт кэригин 106%ын ылар.

Билигин өрөспүүбүлүкэ сиригэр-уотугар 710 тыһ. кв м иэһнээх, элбэх кыбаргыралаах 196 дьыэ тутуулар. Итинтэн 380,0 тыһ. кв. м. тахса дьыэ үлэҕэ киирдэ. Ол туһунан Бырабылталыстыба бэрэссэдээтэлин бастакы солбуйааччы Кирилл Бычков тутуу тэрияталэрин салайааччыларын кизг ыгырыылаах сүбэ муһуһаар иһитиннэрдэ.

Кини национальнай бырайыактар чэрчилэринэн өрөспүүбүлүкэҕэ элбэх социальнай эбийиэктэр тутуллаларын бэлиэтээтэ.

«Былырын 45 эбийиэк олоххо киирбитэ. Маньаха уопсайа 2766 мизстэлээх 11 оскуола, 206 мизстэлээх 2 оҕо саада, 11 култуура, 11 успуорт, 2 доруобуйа харыстабылын эбийиэктэрэ, 1 социальнай хааччыыны дьыэтэ тутуллулар.

Күн бүгүн социальнай суолталаах 123 эбийиэк тутуулар, онтон 33-тэ быйыл үлэҕэ киириэҕэ. Тутууга манньык далааһыннаах көрдөрүү өрөспүүбүлүкэҕэ өтөрүнэн буола илик», -- диир Кирилл Бычков бэлиэтээтэ.

Муһуһаха тутуу матырыйаалларын кэмгэр хааччылыы, тизийи-таһыы үлэлэрэ, каадырыннаах хааччыыны, тутуу салааларыгар оробуочай күүстэри түмүү болтуруостарын дьүүллэстилэр.

# Чурапчы Түөйэтигэр өйдөбүннүк стела аһылынна

**Улууска - бу күннэргэ.** Саха Өрөспүүбүлүкэтин Судаарыстыбаннаһын күнүгэр анаммыт Түөйэ олохтоохторо үйэтиги дьонун тэрээһини ыттылар

Прасковья МЕСТНИКОВА

Ленинград блокадатын, Хоту көһөрүллүү кыттылааһа, педагогическай үлэ бэтэрээнэ А.Т. Старостина төрөөбүтэ 100 сылын көрсө «Өйдүүбүт, кизн туттабыт» Хоту көһөрүллүү уонна аҕа дойдуну сэринтин кыттылаахтарыгар анаммыт сквер үөрүүлээх аһыллыта Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннаһын күнүгэр өрө көтөүллүүлээхтик ааста. Сквер бырайыагы ааптара П.Г. Местникова көрүлүһүнүнэн, оскуола-саад үлэһиттэрэ биер санааланан, Е.И. Макаров олохтоох дьаһалта өйөөн оҕоһунна. Сквер аһыллытын үөрүүлээх тэрээһинигэр Хоту көһөрүллүү кыттылаахтара, нэһилиэк ытык кырдыаастара А.М.Новгородова, Г.И. Монастырев, Б.П.Баишев уонна нэһилиэк бэтэрээннэрин түмсүүтүн салайааччыта К. В. Макарова күндү ыгырылаах ыалдьыт буоллулар. Саха сиринэн нэһилиэк кырдыаһа Е.П.Баишев албаата, арчылаата. Тэрээһингэ ахтылар, эбэрдэ тыллар, баҕа санаалар этилиннилэр. Бэтэрээннэр өйдөбүн-



Дьылс Попов түһэриитэ

нүк мас олортулар. Олохтоохтор, оскуола-саад үлэһиттэрэ ыалдьыттары остуол тардан күндүлээтилэр, мусукаалынай эбэрдэлэрин тиэртилэр. Сквер аһыллытыгар Сыланнаабы култуура дьыэтин үлэһиттэрэ күүс-көмө буоллулар. Тэрээһин

бүтүүтэ бэтэрээннэргэ Оҕуһун олохтоохторо барыанна арааһын бэлэх онорон үөртүлэр. Кэһэһин оскуола-саад үлэһиттэрэ, салайааччы М.В.Новгородова сквер оҕоһуутун кэһэртэр, көрөр-истэр, кизэргэтэр былааннаахтар.

## Уһуяан үлэһиттэрэ идэлээх бырааһынньыктарын бэлиэтээтилэр

Людмила ГОРОХОВА

**Балаҕан ыйын 27 күнэ - оскуола иннинээҕи үөрэхтэһин үлэһиттэрин күнэ.**

Улууспут уһуяаннарын үлэһиттэрэ оҕолору интигэ уонна бары өттүнэн сайыннарыыга үгүс үлэни тэрийэллэр, үлэлэригэр үөрэтирин саҕа педагогическай уонна информациялар ситиһиллээхтик туһаналлар. Оҕолор оонньуу көрүгүнэн сайдалларыгар, бастакы билиини, сатабылы ылалларыгар төһүү күүс буолаллар.

Бүтүгүнү күнүгэ улууспутугар 16 уһуяан, 5 оскуола-саад үлэһит, 8 оскуола-саад иннинээҕи үөрэхтэһини тэрийэллэр. Барыта холбоон уһуяаннарга 1606 кырачаан сыл-

дыар.

Балаҕан ыйын 26 күнүгэр Степан Макаров аатынан Чурапчытааҕы гимназияҕа интээччи Күнүгэр анаммыт үөрүүлээх тэрээһин буолла. Улуус дьокутааттарын Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Яков Оконешников бэлиэтээбитинэн, Чурапчы улуусун уһуяаннара Саха Өрөспүүбүлүкэтин таһымыгар биер бастың үлэлээх уһуяаннарын буолаллар. Бэдэрэлинэй, региональнай таһымна араас граннарга кыттан уопсай методиканы, технологияны кэһэтэн бүтүгүнү күнүгэ улууспут кизн туттар кэлэктинилэринэн буоллаллар.

«Биһиги интээччилэрбит билигин сайдылаах үйэҕэ кыһамныларын ууран туран, улахан эппиэтинээтээх үлэҕэ

үлэһиттэр. Маньаха сылтан сыл үлэһиттэр устулуобуйа тутсан, сана уһуяаннар, былаһаакалар тутуулар үлэҕэ киирэн иһаллэрэ кэрэхсэбиллээх. Манна биһиги Бырабылталыстыбабыт кылаата үгүс», - диир улуустааҕы үөрэх үлэһиттэрин профсоюзун бэрэссэдээтэлэ Егор Давыдов эбэрдэһэн туран эттэ.

Кэһини биэс сыл иһигэр 3 уһуяан, 2 оскуола-саад тутуулар, оҕолору эрдэлээн сайыннарар группалар арылланнар, кырачааннар уһуяаннаан 100 бырыһыан хабыллан олоһолор, уруксу сыллар күүрдүк уочаракка туруу диир суох. Онон билигин кырачааннарга дьыһсаакка хабыллар дүтүкэ биер савастарыгар бэриллэр буолла.

# Бэлиэ түгэн. Саха судаарыстыбаннаһын күнүгэр аналлаах тэрээһин ытылына

Наталья СИБИРЯКОВА

Балажан ыйын 27 күнүгэр чабылчы тыкпыт күн, ыраас халлаан аныгар норуоптугар биер сүдү суолталаах Саха Судаарыстыбаннаһа төрүттэммитин бэлиэтиир үөрүүлээх миитин буолан ааста.

Чурапчы улуунун, нэһилиэгин олохтоохторо сахалыы сайбаччы таңнан, саха былаадын күөрэччи тутан өрөбөлүүсүйэ мемориалыгар тобуоруна муһун-

нулар.

Төрөөбүт төрүт дойдубутун уруйдуур ырыа дьизэрдэ, өрө көтөүллэн, үөрэн-көтөн туран ээрдэ тылларын улуус баһылыгын тутуу болпуруостарыгар солбуйааччы Афанасий Дьячковский, Чурапчы нэһилиэгин баһылыга Владимир Сивцев, улуус Сэбиэтин дьокуутаата Екатерина Иванова эттилер, ытык дьоммут мемориалларыгар сибэкки уурдулар.

Салгыы миитин кытыллаахтара киин уулус-

санан сэлэли хааман, болуоссакка тийэн саха төрүт үгкүүтүгэр – оһуохайга күн тахсар эргинин батыһа хаамтылар, бөһүөлөк иһинэн ырааха дьэри эриэккэ эһизкэй эйээрдэ. Бэлиэтээн эттэххэ, оһуохайы араас таһымнаах үгүс күөн күрөс кыйымылаада Семен Морфунوف таһаарда. Эдэрдинн-эмэнниин Сахабыт сириин ыраас сырдык, кэскиллээх инникитигэр дьин чэхчы итэбэйэн, эрэнэн, сүргэбит көтөүллэн тарбастыбыт.



Людмила Горохова түһэриитэ.

## Биир дойдулаахпыт Иван Винокуров аатын үрдүктүк ааттыабын!

**Устуоруйа.** Өрөспүүбүлүкэбит күнүнэн Саха Автономията атабар туруутугар сүдү кылааттаах чабылхай киһибит туһунан ахтан-санаан ааһыабын



Афанасий ЗАХАРОВ

Быйыл биир дойдулаахпыт, бөдөн политической, судаарыстыбаннай дьизэтэл, Саха Автономията атабар туруутугар сүдү кылааттаах Иван Николаевич Винокуров төрөөбүтэ 130 сыла. Балажан ыйын 27 күнүн - Өрөспүүбүлүкэбит күнүн чэрчитинэн ытыллар дьаһалларга олобуран, чабылхай киһибит туһунан ахтан-санаан, аатын үрдүктүк ааттаан ааһыабын.

Иван Николаевич Винокуров олохун, үлэтин туһунан "Сага олох" уонна Өрөспүүбүлүкэ үгүс хайыаттарыгар, интэриниэт ситимигэр балай да сырдатыллан кэллэ. Сайдьыбыт түстэниитигэр халбыһаабат бигэ олугу уурбут, норуотун туһугар туруулаһпыт чулуу киһибит туһунан киэн тутта, махтана ааһан, истэн кэллэбит. Быһатын эттэххэ, киһи Саха норуотун хараһын аһан, сырдыкка, үөрэххэ анаабыт, хотугу сир олохтоохторун олохторо-дьаһахтара чопчуригэр туһулаабыт үлэлэра, саха сириин сайдытыгар бэйэтинэн ылсыбыт улахан туруоруулар элбэх докумуоннарын бигэргэнэр, чопчуланар. Оһуоха Иван Николаевич

Винокуров 125 сылын көрсө, киһи үтүө аатын тилиннэригэ биир дойдулааба, кыраайы үөрэтээччи Михаил Друзянов олус улахан үлэни ытыан кэлбитэ. Бастатан туран, Михаил Егорович архыып докумуоннарын Москванан, Дьокуускайынан, Оренбург куоратынан сылдьан чинчийэн, булуталаан, бөчээккэ таһаартаабыта, аймах дьонун – ыччаттарын булбута, бастакы киһигэ – альбом тахсытын көрдүлээбитэ. Ол киһигэ-альбом тахсытыга кыраайы үөрэтээччилэргэ, суруйааччыларга, суруналыыстарга уонна устуоруйа билимин чинчийээччилэр ортолоругар Иван Николаевич Винокуров аатын тилиннэригэ балай улахан харды буолбута.

Саха АССР тэлиилбитэ 100 сылын көрсө, өрөспүүбүлүкэ Национальной архыыбын сүрүннээһининэн, иккис киһигэ күн сириин көрбүтэ, үйэтитигэ биир дьоһун харды буолбута. Бу киһигэни кыраайы үөрэтээччи Любовь Григорьева уонна кылаабынай археограф Александр Калашников хомуйан, наардаан балэмнээбиттэра. Любовь Михайловна төһө да доруобуйа харыстабылын эйгэтигэр үлэлиир буоллар, үйэтитин хайысхатыгар дьоһун үлэлэрдээх киһи буолар. Күүстээх дьулуурунан ылыммыт сорутун тинээбэр тиэрдэр, устуоруйаны диригиник хорутан ырытар дыкти талааннааһын киэн тутта бэлиэтээх тустаахпыт. "Иван Николаевич Винокуров: сборник архивных документов" дьиз ааттанан, Национальной архыып научнай бигэргэтиитин ааһан, "XX век: Якутия. История. Лица" дьиз сага сизрийэнэн тахсыбыта. Национальной архыып дириэктэрин солбуйааччы Наталья Степанова бэйэтинэн ылсан, эппиэттээх эрадрэктэринэн үлэспитэ. Бу киһигэ электроннай көрүнгэ, киэн араҥа аахтын, туһаннык, докумуоннарын чин-

чийдин дьиз, национальной архыып сайтыгар киллэриллэн турар.

Иван Николаевич Винокуров олохун, үлэтин туһунан дьонго - сөргөтэ сырдатар туһуттан сага тахсытыг киһигэни сүрэхтээһин дьаһала Чурапчыга, Дьокуускай куоракка, Москвава былааннанан тэриллибитэ. Дьокуускайга Национальной библэтиэкэ исторической саалатыгар сүрэхтээһин дьаһала эмиз бэрт тэрээһиннээхтик ытыллыбыта. Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабытталыстыбатыттан, Ил Түмэн судаарыстыбаннай мунньах дьокуутааттара, суруйааччылар, устуоруйа билимин учуонайдара, Национальной архыып салалтата мустан, киһигэни үрдүктүк сыаналаабыттара. Иван Николаевич үлэтин хайысхалара, олохун олуктара өссө да ситэ үөрэттилэ, чинчийиллэ иликтэрин бэлиэтээбиттэра. Холубур, Александр Калашников чолчу өссө да сырдатылла илик олус элбэх архыып докумуоннара баарын эппитэ. Онон инники үлэбэ эмиз соруктары туруоран, биер дойдулаахпыт аатын үйэтитигэ улахан үлэ ытыллара эройилскэ.

Итини тэнэ Москва куоракка Саха Өрөспүүбүлүкэтин бастайааннай бэрэстэбиитэлиститэтигэр киһигэни билиһиннэриин буолбута. Бэрэстэбиитэлиститэ саһаайааччыта Андрей Сандаминович Федотов, биер дойдулаахпыт, Федерация Сэбиэтин Сенатора Егор Афанасевич Борисов, Москва куоракка олорор учуонай дьоммут кытыбыттара, Чурапчыттан улуус баһылыга Степан Саргыдаев, Сэбиэт бэрэссэдээтэлэ Афанасий Захаров, киһигэни хомуйааччы Любовь Григорьева, үйэтитин үлэтин көрдүлээччи Михаил Друзянов бу тэрээһингэ үйэтитин үлэтин сырдатан, инники соруктары билиһиннэрен, Иван Николаевич Сахабыт сириин сай-

дытыгар үтүө өһөлөөбүн бэлиэтээн тыл эппиттэра. Улуус баһылыга Степан Саргыдаев үйэтитин үлэтин былаанын билиһиннэрибитэ. Чурапчы улууна уонна Саха сириин бэрэстэбиитэлиститэбэте сөбүлэн түһэрибиттэра. Ол сөбүлэн чэрчитинэн Иван Николаевич Винокуров аатын тилиннэригэ, киһи олохун, үлэтин чинчийигэ дьоһун олук ууруллубута. Иккиһинэн, ити сырыыга Саха сириин, ол иһигэр Чурапчы улуунун дэлэгээссийэтэ Иван Николаевич Винокуров хос сизинн көрсөн, Новодевичьей кылабыһаафа тийэн киһи үгүөбар сибэкки дьөрбөтүн ууран кэлбитэ. Санатан эттэххэ, Новодевичьей кылабыһа бу дойдубут тэбэр сүрээбэр баар ураты бэлиэ кылабыһа буолар. Манна улахан саһаайааччылар, маршаллар, генераллар, биллилээх артыыстар, суруйааччылар, геройдар, устуоруйа кэрдиис кэмнэрин бэлиэ дьоно хараллан сыталлар. Борис Николаевич Ельцин, Сталин ойодо Надежда Аллилуева, Герой дьүөччүк Покрышкин, академик Вавилов, бары билэр, сөбүлүүр артыыспыт Юрий Никулин, биллэр суруйааччы

Михаил Булгаков, генерал Панфилов уо.д.а. көмүс угуохтара хараллан сытар. Пааматыннымытын хос сизтэра көрөллөр-истэллэр.

Балажан ыйын 27 күнэ – Саха Өрөспүүбүлүкэтин күнэ. Бу күн норуот дьылбатын түстэспит үтүөхэниэх улуу дьоммут Былатыан Ойуунускай, Максим Аммосов, Исидор Барахов уонна биер дойдулаахпыт Иван Винокуров ааттарын үрдүктүк ааттан, билигин ыччакка киһилэр олорон ааспыт олохторун, үлэлэрин-хамнастарын сырдатар, билиһиннэра турар ытык изэстээхпит. История учууталларыгар, кылаас саһаайааччыларыгар туһаайан, бэлиэ күнүгэрэнэн эрэ мунурдаммакка, уроктарга, ханнык баһарар түгэнгэ биер дойдулаахпыт Иван Николаевич Винокуров туһунан ололорбутугар кэпсээн, сырдатан инэргитигэр ыһырабын. Дойдутун устуоруйатын, дьоһун дьонун туһунан билэр ыччат ололор бигэ тирэхтээх, сырдык кэскиллээх буоларын умнумуоһун, дойдутун ытыктыыр, таптыыр, туруулаһар сизрдээх киһини үүнэрэн-сайыннаран таһаарарга дьулуһуоһун.



Иван Винокуров үгүөбар.

# Учуутал - умсугута уһуйар аанньал

**Үөрэх.** Алтынны 5 күнүгэр Арассыыйаҕа Учуутал күнэ бэлиэтэнэр. Бу бэлиэ күнү көрсө кинилэргэ истинг эбэрдэлэр ананаллар.

## Убаастабыллаах учууталлар, үөрэх эйгэтин ытыктабыллаах бэтэрээннэрэ!

Учуутал күнэ-хас биридидит олоҕор сырдык, бэлиэ күн. Бүгүн биһиги ахтан-санаан ааһабыт оҕо сааспыт дьоллоох күннэрин үтүө доҕорун - учууталбытын. Иитэр-үөрэтэр аналлаах, билии, сайдыы эйгэтигэр сирдээччи, олох кизг аартыгар сайыһа агаарааччы кини буолар.

Бэйэм эмиз учуутал идэлээх, бу эйгэҕэ үлэни сылдыбыт, олуэ үчүгэй учууталларга түбөһөн үөрэммит буоламмын учуутал идэтэ уустугун, кини олоҕор баһылыыр оруулааһын чугастык биллэбин. Чурапчы улууһугар үөрэхтээһин сайдан кэлбит историята талааннаах, энтузиаст, новатор, идэлэригэр толору бэриниилээх учууталлары, сатабыллаах салайааччылар ааттарын кытта быстыспат ситимнээх. Быйыл олимпийскай чөмпүйөннэри иитэн таһаарбыт Улуу тириэньер-педагог Дмитрий Коркин, норуодунай суруйааччы Василий Яковлев-Далан 95 үбүлүйдээх сылларын бэлиэтээтибит. Саха сириг норуодунай учууталын аатын сүгэр Дмитрий Павлович Чечебутовунаан уонна бары Арассыыйа, Саха сириг үтүөлээх учууталларынан кизн туттабыт.

Дойду үрдүнэн күн бүтүн кэскиллээх, бары өттүнэн сайдылаах оҕону, ыччаты иитэн-үөрэтэн таһаарар сорук күүскэ турар. Үөрэх хаачыстыбатын тупсарар сыаллаах федеральной, региональной бырагыраамалар кедьүүстээхтик олоххо киирэллэр. Оскуолаларга "Успех каждого ребенка" региональной бырайыагынан "Точка роста", "Современная школа" федеральной бырайыагынан «Цифровая образовательная среда» хииннэрэ тэриллэбиттэрэ, улуустаагы «Боотур Уус сыдыааннара» бырайыак ситиһилээхтик үлэлиир.

Учууталлар өрөспүүбүлүкэ, дойду таһымнаах күрэхтэргэ, көрүүлэргэ үрдүк көрдөрүүлээхтик кытталларыттан астынабыт, бастакылар ахсааннарыгар сылдыалларынан кизн туттабыт. Быйыл информатикаҕа мунутуур 100 баалы ылбыт Чурапчы гимназиятын выпускнигы Тимур Куличкины, кини учууталын Прокопий Захаровы холобур онгостон бэлиэтиибит. Манньык үтүө түмүктэр үөрэх таһымын туоһута буолан кэлэ туруохтара дизн эрэнэбит.

Күндү учууталлар! Чурапчы улууһун дьаһалтатын уонна тус бэйэм аалпыттан итиитик-истинник эбэрдэлиибин! Эһиги үрдүк ааккытыгар сүгүрүйөн туран, үтүө түмүктэрдээх, ситиһилээх үлэни, убаарабат эрчими, чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, тус олоххутугар толору дьолу уонна махталлаах үөрэнээччилэри баҕарабын! Үөрэнээччилэргит куттарын тутан, саамай сырдык өйдөбүл буолан үйэлэргэ ааттаныг дизн алгыс тылбын аныыбын!

**Степан САРГЫДАЕВ,**  
«Чурапчы улууһа (оройуона)» муниципальной тэриллии баһылыга.

## Күндү Чурапчы улууһун учууталлара, педагогтара, ытыктабыллаах бэтэрээннэрбит!

Аан дойду үрдүгэр махталлаах идэни баһылаабыт дьон күннэрэ - Учуутал күнэ тийэн кэлбитинэн, итиитик-истинник эбэрдэлиибит!

Сүрэҕин сылааһын, билиитин кылаанын бүүс-бүтүннүү оҕолорго анаабыт үтүөкэн учуутал, педагог көмөгүнэн кини аймах олоҕун сайдыта, кэрэҕэ-үрдүккэ дьулуһуута ситиһиллибит. Биһиги улууспут үөрэҕириттэ аҕам саастаах педагогтар тэлбит суолларынан, чинг уопукка, баай билиигэ олобуран иннин диэки, саҕаны-соһуну киллэрэн хардылыыр, үүнэр ыччаппыт кэскилин тэрийэр.

Саха сиригэр бастакытын

ытыгылыбыт «Я и мой наставник» куонкуруска Чурапчы гимназиятын саха тылын уонна литературатын учууталлара С.Н. Тоголева, Ф.Н. Волдовская кыайбыттара. Ол үлэ ситимнэнэн, Сардана Николаевна Арассыыйаҕа төрөөбүт тыл учууталларын күрээтэр ситиһилэммитинэн кизн туттабыт.

Учуутал, педагог бэриниилээх, өр сыллаах үлэтин өйөөн, Чурапчы улууһун Бочуоттаах үлэһитигэр, Бочуоттаах наставниктыкка анал бэлиэлэр олохтонон, сыллата туттарыллыахтара.

Үрдүктүк тутан ытык кинибитин, бэтэрээн учууталбытын, сүүһүс хаарыгар үктэммит

Анисия Гаврильевна Габышеваны ис сүрэхтэн кизн тутта эбэрдэлиибит!

Дьон-норуот сайдарын туһугар аһаҕастык айымньылаах олоххут сырдык суола өрүү ситиһилээх буоллун, дьизэ кэргэннигитигэр чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, туруктаах, доллоох олоҕу баҕарабыт!

**Юрий Посельский,**  
үөрэх салалтатын начаалынньыга,  
**Е.И. Давыдов,**  
үөрэх үлэһиттэрин идэлээх сойуустарын кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ.

## Ытыктабыллаах Юрий Павлович уонна бары Чурапчы улууһун учууталлара, иитээччилэрэ!



Учуутал сүрүн соруга - бу ойор күннээх, ойдом ыйдаах орто туруу бараан дойду-

га уларыйбат чизинэй, сирдээх, үлэһит уонна төрөөбүт дойдутун таптыыр, көмүскүүр эдэр ыччаты иитии. Ол да иһин учуутал урут-уруккуттан кэскили түстээччи, сайдыыны сабааччы быһытынан сыаналанар.

Билинги сайдылаах үйэҕэ үөрэнээччилэргит сырдык мичээрдэрэ, сайдымга тардыһар үтүө бабалара дьоллоох олох аартыгын эрэллээхтик арыйарга халбаҥнаабаат үктэл буолуохтун! Оччоҕо дойдубут күннэтэ сайдыа, үүнэр көлүөнэ сарсынгы күнүгэ эрэллээх буолуо.

Омух буолар уратыбыт Халан да уларыйбатын!

Ийэ тылбытын таптыабын,  
Күнүгэ сайыннарыабын!  
Удурбуйтун харыстыабын,  
Утумнаан ылабыллытын убаастаабын!

Баҕарабын үтүө түмүктээх үлэни, күлүмнэс күннээх эйэлээх халлааны, дьизэ кэргэннигитигэр дьолу, уйгулаах олоҕу!

Эбэрдэни кытта, Чурапчы педагогической училищетын 1943 с. бүтэрбит, 100 сааһын хаарын ууллара сылдыар кырдыаҕас кэллиэгэбит, наставниктыкка

**Анисия Гаврильевна Габышева,** үлэ-тыыл, педагогической үлэ бэтэрээнэ, Учууталлар учууталлара, Хоптоҕо нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо.

## Үөрэх сырдык суолунан

Мария АРТЕМЬЕВА.

2023 сыл - Педагог уонна уһуйааччы сыла. Учуутал, педагог идэтин тэнитэн, идэҕэ бэриниини улууспут педагогической династияларын кизн суола кэрэһэлиир. Улуустаагы үөрэх салалтата педагогической династиялары үйэтитэн, 2019 с. кинигэ таһаарбыта. Быйыл, СӨ Үөрэххэ уонна наукаҕа министриэтибэтэ өрөспүүбүлүкэ педдинастияларын аһаҕастык кинигэтэ күн сириг көрүөҕэ. Чурапчы улууһугар 22 династия "СӨ педагогтарын династията" анал бэлиэтин набаараадаламмыта:

- 1) Абрамовтар династиялара - төрүттээччи Роман Романович Абрамов, уопсай стаж - 116 сыл (Чурапчы);
- 2) Барашковтар династиялара - төрүттээччи Марина Иннокентьевна Барашкова, уопсай стаж - 275 сыл (Бахсы);

- 3) Васильевтар династиялара - төрүттээччи Роман Ильич Васильев, уопсай стаж - 364 сыл (Чурапчы);
- 4) Дьяконовтар династиялара - төрүттээччи Николай Михайлович Дьяконов, уопсай стаж - 186 сыл (Мугудай);
- 5) Ефимовтар династиялара - төрүттээччи Гавриил Дмитриевич Ефимов, уопсай стаж - 408 сыл (Чурапчы);
- 6) Ефимовтар династиялара - төрүттээччи Михаил Прокопьевич Ефимов, уопсай стаж - 214 сыл (Одьулун);
- 7) Ефимовтар династиялара - төрүттээччи Варвара Дмитриевна Ефимова, уопсай стаж - 605 сыл (Чурапчы-Покровская);
- 8) Игнатъевтар династиялара - төрүттээччи Дмитрий Васильевич Кривошапкин, уопсай стаж - 162 сыл (Болтоно);
- 9) Макаровтар династиялара - төрүттээччи Дмитрий Степанович Макаров, уопсай стаж - 636 сыл (Сыла);
- 10) Макаровтар династиялара -

- төрүттээччи Анна Егоровна Макарова, уопсай стаж - 551 сыл (Кылаанах);
- 11) Неустроевтар династиялара - төрүттээччи Михаил Дмитриевич Неустроев, уопсай стаж - 393 сыл (Чурапчы, Мындаҕаайы);
- 12) Никоновтар династиялара - төрүттээччи Иван Николаевич Никонов, уопсай стаж - 706 сыл (Хадаар);
- 13) Оконешниковтар династиялара - төрүттээччи Анна Степановна Оконешникова, уопсай стаж - 658 сыл (Мугудай, Мындаҕаайы);
- 14) Осиповтар династиялара - төрүттээччи Константин Константинович Осипов, уопсай стаж - 391 сыл (Хадаар, Чурапчы);
- 15) Половтар-Куличкиннар династиялара - төрүттээччи Александра Никитична Попова, уопсай стаж - 154 сыл (Чурапчы);
- 16) Поповтар династиялара - төрүттээччи Матрена Фоминична Попова, уопсай стаж - 418 сыл (Хатылы);
- 17) Постниковтар династиялара -

- төрүттээччи Дмитрий Сергеевич Постников, уопсай стаж - 275 сыл (Чурапчы);
  - 18) Сидоровтар династиялара - төрүттээччи Афанасий Федорович Сидоров, уопсай стаж - 1399 сыл (Дирин, Чурапчы);
  - 19) Слепцовтар династиялара - төрүттээччи Игнатий Алексеевич Слепцов, уопсай стаж - 678 сыл (Бахсы);
  - 20) Смирниковтар династиялара - төрүттээччи Евдокия Федоровна Захарова (Смирникова), уопсай стаж - 348 сыл (Мугудай);
  - 21) Сыромятниковтар династиялара - төрүттээччи Петр Семенович Сыромятников, уопсай стаж - 516 сыл (Чурапчы-Таатта);
  - 22) Сысолятиннар династиялара - төрүттээччи Михаил Родионович Сысолятин, уопсай стаж - 319 сыл (Чурапчы).
- Династиялар эдэр көлүөнэ учууталлара, педагогтара төрүттэрин сатабылын ингэринэн оҕону иитиигэ-үөрэтиигэ үлэлээн, үтүө үгэни салгыһылар.

# Санганы сайыннарар сайдам педагог

## Үөрэх-итии. Чурапчытаабы “Улыбка” уһуяан педагога Мария Петровна аныгы технологияны туһанан кэскиллээх үлэлэрэ өрөспүүбүлүкэбэ эрэ буолбакка, Арассыяа таһымыгар биһирэнэр



Анна ЗАХАРОВА

**Быйыл Арассыяа педагог уонна уһуяаччы, өрөспүүбүлүкэбэ Үлэ сылынан биллэриллэн турар. Оттон бу балажан ыйын 27 күнүгэр оскуолаҕа киириэн иннинээҕи үөрэхтээһин үлэһиттэрин күнэ бэлэтэннэ.**

Итинэн сиэттэрэн, хаһыаппыт бүгүнгү балаһатыгар кинэ, туспа көрүүлээх итээччи-педагог, улууска үс төгүллээн “Бастың итээччи” аатын сүкпүт РФ үөрэҕиритин бочуоттаах үлэһитин, СӨ Бэрэсидьиэни итээнэ Л.С.Выготская граны кыайылаабын, “100 бастың учуутал” бириэмийэ хаһаайынын Мария Петровна Саввинына сырдатарга санынныт. Кини билигин биһир бастың үлэлээһин биллэр Чурапчытаабы “Улыбка” уһуяанга эбии үөрэхтээһин педагогунан айымнылаахтык үлэлиир. Мария Петровна аныгы технологияны туһанан, оҕо дьоруун сайыннарыга, киһи быһыытынан үүнэригэр-сайдарыгар туһулаабыт кэскиллээх үлэлэрэ өрөспүүбүлүкэбэ эрэ буолбакка, Арассыяа таһымыгар биһирэнэр, үүнэр ыччаты итинигэ дьоруун тирэх буолаллар.

●●● Мария Петровна, эн оҕону сайыннарыга алаабыт хас да пособие, кинигэ ааптара буолабын. Иднэйлэрин кайда үөскүүлэр?

●●● Мин Дьокуускайдаабы педучилищеҕа итээччи идэтин баһылаан, 1995 сылтан дойдубар Бахсыга «Сулусчаан» уһуяанга үлэбин саҕалаабытым. Оччолорго Екатерина Николаевна Сергеева сэбиэдиссэйдирэ, микэ, саҕа салалыыр педагогка, олус элбэххэ уһуйбута. Оттон Харитина Николаевна Шеломова сэбиэдиссэйдир кэми-

гэр уһуяан итээччилэрэ бары үөрэхпитин үрдэтимиһиппит. Эдэр эрдэхпиттэн кыралаан оҕолорго амаан инсценировкалары, хоһооннору, тэттик кэлсээһини сүрүйарым. Ол сценарийдар муһиуулан, «Өс хоһооно-өбүгэ номоҕо» диэн кинигэ буолбуттара. Дипломму суруйууга моделированиены сэргиирим, норуот билгэтин оҕо өйдөтөр уустук, ол иһин бэлээн ойуулаан, «Тэлгэһэ билгэһиттэрэ» диэн ойуулаах кинигэни таһаарбыппыт. Бу икки үлэбинэн «Сельская школа-2006» дьаарбанкаҕа кыттан, кыайылаабын тахсыбытым. Кинигэлэри «Биһик» кинигэ кыһатыгар элбэх ахсаанынан бэчээттэммиттэрэ. Салгы дьон үлэтин тарҕатар, күннэтэ туһанарга табыгастаах буоларыгар амаан, 2012 сылтан «Биһик» диэн научнай-практической сурунаалы таһааран саҕалаабытым. Итин тэнэ алын кылаас учууталынаан Любовь Петровна Сорокумовалыын, итээччи Ольга Егоровна Ушницкаялыын хомууан бэлэмнээбит төрөппүт оҕону кытары дьарыктанарыгар аналлаах таһаарымыт 2013с. бэчээттэнэн тарҕаммыта.

●●● Билигин Чурапчы нэһилиэгэр «Улыбка» уһуяанга эбии үөрэхтээһин педагогунан үлэлигин. Онно теле-устуудууа тэринэн бэрт таһаарылаахтык үлэли сылдыабын. Бу үлэн туһунан сырдатат түсэрэ.

●●● Бу уһуяанга 2015 с. үлэлибин. Сэбиэдиссэйи Екатерина Семеновна Иванова хас биһирди үлэһит тус кыабын таба туһанарыгар, салгы сайдарыгар улахан болҕомтотун уурар. Кэлэктинипит сүрдээх эдэр, айымнылаах, ылыстыбыт да, саҕаттан саҕа сүүрээһини олоххо киллэрэргэ дьулуһабыт. “Тиһилик” ый айым тахсар биһиритигэр улахан, бэлэмнэни

бөлөх оҕолоро дьарыктаналлар. Сүрүн соруктуунан оҕону кыра сааһыттан төрөбүт тылыннан чуолкайдык, ситимнээхтик сангарарын ситиһэбит, санаатын холкудук тиздэр дьоруун сайыннарабыт. Биһир хас да балаһалартан турар: “Төҕочоон”, “Тэлгэһэ билгэһиттэрэ”, “Сатабыл”, “Патриот”, “Эбээ холбукага”, “Аан дойдуну анаарааччылар” уо. д.а. Одолор биһирини ытааччы оруолун толороллор. Маны таһынан кумаабынан, пластилинынан, араас матырыяалларын ойуулуктары оҕоробут. Маны араас оборудованиены, көмүүтэри, фото-видео-тиэхиникэни билсэллэр, туттарга холоноллор.

Итини тэнэ оҕо туохха дьоруурдаабын көрөн сайыннарар, сыллаах “Идеаленд” диэн улахан бырайыагынан сирдэтинэн, 2020с. “Оҕо энциклопедията” диэн кинигэни бэлэмнээн таһаарарбыппыт. Кинигэбэ идэлэри биэс хайысханан арааран, онно анал хоһооннору суруйан, кыра оҕо сөлтөөх сорудахтары толкуйдаан, таһан таһаарбыппыт.

●●● Билигин уһуяаннарга оҕону иттигэ-үөрэтингэ күннэтэ араас технологиялары туһанан, оҕо билигин-көрүүтүн сайыннары күүскэ киирэн ээр. Кэм тэтиминэн, сөбүтэр көрөн, оҕо доруубууатын айгыраппат, сайдар эйгэни тэрийин эһини соруккут буолар.

●●● Онук. Оҕолорбут уһуяантан саҕалаан, араас интерактивнай остооллары, дуоскалары, “умный полу”, планшеттары уо. д.а. оборудованиелары көрө-истэ, туһана улааталлар. Маны үлэбэ таба туһанарга, интэриниэттэн оҕо сөлтөөх контены булан туттарга итээччилэрбитигэр араас үөрэхтэри, куурустары ытабыт, ону таһынан бэйэлэрэ сахалы тылыннан контены оҕорон күннээҕи дьайымалларыгар киллэрэллэр.

Информатизация уһуяанга толору кииригэ элбэх сыраны, кэтээн көрүүнү, түмүүнү эрийэр. Бу тизмэбэ тирэтирэн, диссертация суруйа сылдыабын, эһил көмүскүөхтээхпин. Москва-таа-бы Үөрэх стратегиятын сайыннарар үнүстүүкэ үөрэнэбин. Билигин п.н.к. Татьяна Алексеевна Макарова салалта тынан Чурапчытаабы успуорт үнүстүүтүгэр дошкольной кафедр устудуоннарыгар преподавателлиригэ холонобун.

●●● Кизг далааһынаах үлэ үгэнигэр сылдыар эһикки. Эһини бу үлэлэргитинэн ханнык куонкурустарга кытынныгыт, туох түмүктэри ситистигит?

●●● Биһиги «Медиадетский сад «Улыбка» өрөспүүбүлүкэтээҕи инновационнай была-

һаакка буоларбыт быһыытынан, араас тэрэһиннэргэ мэлдьи кытабыт. Өрөспүүбүлүкэбитигэр, итинэн Сочига, Москвага, Санкт-Петербурга ытыллыбыт кэмпириэнсийэлэргэ кытыбыппыт, араас куонкурустарга ситиһилэмиһиппит. Быйыл саас «Одаренный ребенок» бырайыак чэрчитинэн Чечня өрөспүүбүлүкэтигэр тийэн, үлэбитин-хамнаспытын билиһиннэрдэбит, тарҕаттыбыт, ону тэнэ Москвага үөрэхпит таһымын үрдэтинипит.

Төһө даҕаны сыппара эйгэтэ балысханлык сайдыбытын иһин, аныгы технологияларын уһуяаннары хааччылы кээк күчүмэвэйдээрдээх. Ону өйдөөн, сэбиэдиссэйбит Екатерина Семеновна, методист Нюргуяна Константинов-

«Улыбка» уһуяан үлэһиттэрэ толордулар, сүрүн дьоруой саагытын уһуяаммыт выпускнига Чадыл Посельская аахта. Ону таһынан Чурапчытаабы С.А. Новгородов аатынан орто оскуола 3-с кылааһын үөрэнээччигэ Дьулуур Платонов куолаһын араастаан уларытан, хас да киһи оруолун итээтилээхтик толордо. Өйөбүл буолбут тэрилтэбитигэр, дьоруойдар сангаларын устан, тыас-уус киллэрэн кизгэтин биһирбитигэр, Чурапчытаабы «Айылгы» норуот айымнытын дьыэтин кэлэктинипит, чуолаан Гаврил Лыткинга махтаабыт.

●●● Дьиз кэргэниг туһунан уонна иллэнг кэмгэр туһунан сөбүлээн дьарыктанарын кэспин түсэрэ.



Мария Петровна үлэтин үгэнигэр

на тутулуга кэмизерсийэтэ суох тэрилтэни тэрийбиттэрэ, онон гранига кыттар кыахтанныбыт. «Фонд культурных инициатив» күрөккэ киирсэн, гранига тиксэн, бырайыактары олоххо киллэри үлэтэ ытылымна.

Ол курдук, «Анимационный обзор улусов РС (Я) “Уруйдуун улуустарынан айан” бырайыакпытынэн, СӨ тэриллэбитэ 100 сылын чэрчитинэн, кыра саастаах оҕолорго туһаайан, төрөбүт дойду географиятын, уратытын билиһиннэрэр сыаллаах, чэбдигирдэр тэттик ойуулуктары таһаарбыппыт. Бу бырайыак төрөбүт дойду устуоруйатын билиһиннэрэрин таһынан, оҕо тылын саппаһын байытыга туһуланар. Уһуяаммыт педагогтар отуг бизс улууһу сийлини үөрэтэн, кыра саастаах оҕо өйдөнүмтүө тыллаах-өстөөх тэттик хоһооннору суруйдулар, ырыалары айдылар.

Иккис улахан ситиһипит – «Төрөбүт төрүт тылы сөргүтүү, тыл баайын сайыннары» хайысханан «Анимационный кластер как современная практика популяризации родного языка» диэн бырайыагы торумнаан, Ил Дархан гранын ылбыппыт.

Бырайыагы олоххо киллэри икки түһүмэхтээх буолла. Онуоха иккис түһүмэҕи сырдаттаха, өс хоһоонунан байытыллыбыт «Сылгы төбөтүн саҕа көмүскэ тугу атастаһаха сөбү» норуот остуоруйата ойуулук буолан табыста. Ойуулук дьоруойдарын сангаларын

●●● Кэргэниг Самсон Гаврильевич эмиз видео, киниз эйгэтигэр сыһамнаах. Билигин С.А. Новгородов аатынан оскуола үлэлиир. Түөрт оҕолохтут. Улахан уол Самсон бульдозерист, сыбаарсык идэлээх, билигин мизбэл оҕоруутунан дьарыктанар. Кыыспыт Северина Усуйаана Тумат нэһилиэгэр педагогунан үлэлиир. Орто уол Сандаал Армияга сулууспалы сылдыар, кыра уол Сергей – Дьокуускайдаабы художественнай училище устуду, она. Аҕаларын батан уруһуй, уһанын, кэрэ эйгэтигэр чугастар, ону таһынан технической өрүккэ эмиз сыстаастар.

Иллэнг кэммэр пластиктан араас кизгэллэри оҕоробун, күрүчүгүнэн оробун. Сыйынны сир астырбын туохтааҕар да ордоробун. Оҕуруот аһын олордон, туһуанан, кэнсирбэлээн хаһаанабын.

Идэлээх күммүтүнэн биһир идэлээхтэрбин эгэрдэлибин, идэни баһылырга уһуйар-такайар, сирдиир, сайыннарар үтүө дьоммор, настаабынныктарбар махтаабын.

●●● Мария Петровна, кэспэниг иһин махтаабын. Үүнэр ыччаппытыгар анаабыт үлэн-хамнаһыг өссө да сайда турдун, тус олохтор, дьиз кэргэнигэр дьолу, бигэ туругу, ситиһилэри баҕарабын.

# Төлөй биир киэн туттар ыала

**Интервью.** Бастакытын ытыллар өрөспүүбүлүкэтээби «Сыл бастыг абата» күрэххэ Төлөйтөн Поповтар ситиһиилээхтик кытыннылар.

Марфа ПЕТРОВА

Ааспыт ый бүтүүтэ, Арасыйаҕа Аҕа күнүн чэрчитинэн, өрөспүүбүлүкэтэ Улэ сылынан Дьокуускай куоракка «Сыл бастыг абата» I-кы өрөспүүбүлүкэтээби күрэхтэһии бэрт тыгааһыннаахтык ыытыллыбыта. Өрөспүүбүлүкэ араас мунуктарыттан уопсайа 19 аҕа уолаттарынын кыттыыны ылбытара.

Бу күрэххэ Чурапчы улуунун чинэин Төлөй нэһилиэгин киэн туттар ыала, Григорий Петрович Попов уолунаан Григорийдыын дьонунук көмүскээтилэр. Киһилэр кыл-мүччү, балтараа очукуонан хаалан, биригстээх миэстэҕэ тиксигэтилэр. Ол да буоллар, хас биридин түһүмэххэ үчүгэй көрдөрүүлэри ситистилэр. Бу күрэхтэһии туһунан мал амарах аҕатыттан Григорий Петровичтан ситиһии ыыталастым.

●●● - Григорий Петрович, кэпсэтинбитин билиһиннэрииттэн саҕалыахха. Баһаалыста, бэйэң уонна дьэ кэргэниң туһунан сырдат эрэ.

●●● - Бэйэбин билиһиннэрдэххэ, Төлөйгө соботох дьоруой ыалга, Поповтар дьэ кэргэннэ 8-с оҕонон төрөөбүтүм. Биригэ төрөөбүттэр - онубут. Мин Мутудай орто оскуолатын бүтэрэн, мал буолан, оҕоруу тэнитэн, дьэ-уот туттан, мнах-сылгы ииттэн төрөөбүт дойдубуттан Төлөйтөн харыс да сирин халбарыйбакка олоробун. Олоғум аргыһын Марианы кытта 2002 сыллаахха ыл буолбуппут. Кэргэним интэринээккэ иитээччинэн үлэлиир, мин Төлөй орто оскуолатыгар харабылынан үлэлибин. Түөрт оҕолоохпут. Улахан кыыс Калерия ХИФУ иһинэн үлэлиир инфраструктурнай технология кэллиэһигэр сетевой уонна системнай администратор үөрэҕин бүтэрбитэ. Билигин ХИФУ физико-техническэй үнүстүүтүгэр медицинскэй физика дьээн идэҕэ үөрэнэ сылдьар. Леонард - инфраструктурнай технология кэллиэһин 2-с кууруһун устудьуона. Программист идэтигэр үөрэнэр. Кыраларбыт Гриша 9-с, Элеонора 2-с кылааска Төлөй орто оскуолатыгар ситиһиилээхтик үөрэнэллэр.

●●● - Эһиги дьэ кэргэн туох үтүө үгэстээхтэ?

●●● Поповтар халың аймах буолабыт. Төлөй биир улахан дьэ кэргэнэ буолабыт. Саха дьонно былыр-былыргыттан аймаҕынан билсигэн, өйөһөн, көмөлөсүһэн бары биир сомого күүс буолаллара. Ол үгэс билигин кэмгэ олус улахан суолталаах дии саныбын. Ол сиринэн, сылын ахсын Бөтүрүүс аймахтар дьээн бука бары мустан ыһахтыыр үгэстээхпит. Дьэ кэргэн, биир аймах иллээх буо-



Бэйэни билиһиннэри түһүмэһэр 3-с миэстэни ылан тураллар



Куонкурус түгэнииттэн

лаллара оҕону иитигэ үтүө холлобур буолар дьээн саныбын. Билигин дьэ кэргэн бука бары биригэ от отлуубут, сир астыбыт. Биригэ дьэ кэргэнинэн сылдьып аҕа оруолун үрдэтэргэ улахан суолтаны ылар. "Үлэһит эр киһи хаһан да, туохтан да иһинэн турбат" дьээн уолаттарбын үөрэтэбин.

●●● - Бу сонун күрэххэ хайдах кыттыбыккытын сырдат эрэ.

●●● Уопсайа сэттэ түһүмэххэ күүспүтүн-уохпутун, өй-бүтүн, сатабылбытын холонон көрдүбүт. Аан бастаан дьэ кэргэн туһунан видеонан билиһиннэриини ылдыппыт. Онно дьэ кэргэн туһунан сөбүлээн дьарыктанарын, туох интэриэстээгин туһунан кэпсээбиппит. Роликка ордук болҕомто аҕа оруолугар уурулуохтаах этэ. Онтон дьэ, ыспар-

тыбынай хабааннаах күрэхтэри кэлбиттэрэ. Ол курдук, лабиринны ааһыҥа, тохтообут, түспүт сирбитин огостууга уонна туристическай балаһаны туорааһыҥа, быанан араас мэлэйдэри туорааһыҥа уо.д.а. көрүңнэргэ күрэхтэспиппит. Барыта «Табагинский мыс» дьээн сынньанар баазага ытыллыбыта. Саамай ыарырҕаппыт түһүмэхпит - уолбун сүгэн баран сүүрүү буолбута.

●●● - Ким кыттарга сүбэлээбитэй?

●●● Күрэх балаһанньатын иэдиэлэ иһинэ Төлөй нэһилиэгин баһылыгын социальнай бопкуруостарга солбуйааччы Илья Капрынов билиһиннэрибитэ. Улуус аатыттан кыттар буолан, улуус дьаһалтатын дьэ кэргэн уонна оҕо-аймах сүрүнүүр исписалиһы Татьяна Бушкова уонна Төлөй нэһилиэгин



Поповтар дьэ кэргэн

баһылыга Илья Николаев салаһан илдэ сырыттылар. Биир хамаанда буолан наһаа үчүгэйдик сылдьыбыппыт.

●●● - Эһинил өссө кыттар былаан баар дуо?

●●● Уолбунаан манньык туристическай күрэххэ аан бастакытын кытынныбыт. Түһүмэхтэр олус интэриэһинэйдэр. Оҕобут кыра эрдэбиттэн түргэн-тарҕан хамсаныылаах буолан, манньык күрэһи сөбүлээтэ. Эһинил кыттарбыт билибэт. Быйыл кыттыбыт ыаллар эдэрдэр этэ. Онон эдэр дьэ кэргэн кыттарга буоллар.

●●● - Иллэң кэмгитигэр туһунан сөбүлээн дьарыктанаабыт?

●●● Успуордунаан умсугуйан туран дьарыктаммаппыт. Эпитин-сипимитин эрэ чэбдигирдэн дьарыктанааччыбыт. Ол курдук, волейболлааччыбыт

уонна чэпчэки атлетикаҕа ытыллар нэһилиэк күрэхтэһиилэригэр кыттааччыбын. Иллэң кэммитигэр, тьа дьонун сиринэн, дьэ ис-тас үлэтин оноробут.

●●● - Кэтэх хаһаайыстыба-лааххыт дуо?

●●● - 13 төбө мнах сүөһүлээхпин. Эрдэ сылгылаах этибит да, билигин эспиппит.

●●● - Түмүккэр тугу этиэн этэй?

●●● - Улууспут олохтоохторугар сахалы тыһиннаах хаһыаты ааһыҥ. Тапталлаах Чурапчыбыт сайдарын туһугар үлэлиэһиң-хамныаһиң, араас тэрээһиннэргэ, күрэхтэһиилэргэ көхтөөхтүк кыттыаһыҥ.

●●● - Григорий Петрович, кэпсээһиң иһин махтал. Эһиэхэ үрдүк ситиһиһилэри баҕарабыт.

# АЛРОСА-ба хас да көлүөнэ үлэлиир

## Бырамысыланнас. АЛРОСА-ба хампаанна киэн туттар дьизэ кэргэн династиялара үлэлииллэр. Олортон биир дьизэ кэргэни сырдатабыт



Игорь Кириллович Степанов тимир келетүгэр.

Матрена КОНДРАТЬЕВА

Ханнык бабарар тэрилтэ устуруйатын үлэһиттэр — бэйэлэрин хампаанналарга сайдарыгар маастарыстыбаларын уонна дууһаларын уулар үөрэхтээх, үлэһит уонна талааннаах дьон суруйаллар. Онуоха бигэ тирэбинэн үлэһит династиялар буолаллар, кинилэр уопуттара уонна маастарыстыбалара көлүөнэтэн көлүөнэҕэ бэрлэлэр. АЛРОСА-ба хампаанна киэн туттар дьизэ кэргэн династиялара эмиз үлэлииллэр. Бүгүн кинилэртэн биир дьизэ кэргэн туһунан кэпсэхпит.

Үлэһит династияны төрүттээччи Екатерина Максимова Сунтаар улууһугар, Бүдүү өрүс кэрэ кытылыгар сытар Кириэстээх сэлэһиньэтин таһыгар учаастакка төрөөбүтэ. Манна 1949 сыллаахха бастакы алмаастаах бытархай боруоданы булбуттара. Чуолаан бу сиртэн Саха сириин алмаастаах эпопеята сағаламмыта. Онон сыаналаах алмааны хостуурга Кириэстээх эрэ буолбакка, Саха сириин ардаа өттүн олохтоох нэһилиэнньэтэ кыттыбытыттан соһуйбаккын. 1950–1951 сылларга Екатерина Петровна Амакинской эспедииссийэ 127-с партиятын “Счастливай” учаастагар үлэлээбитэ.

Оччолорго барыта илиинэн үлэ этэ. Сэриин кэннинээҕи сылларга сэлэһиньэлэргэ эр киһи илинитэ тийибэтэ, онон мал ийэлэрэ сарсыарда күн тахсыабыттан күн кириэр диэри үлэлииллэрэ.

### СУОППАР — ОҕО СААС БИРА САНААТА

Екатерина Петровна уола Игорь оҕо эрдэһиттэн суоппар буолуон бабарара. Эдэр киһи массына ыттар быраабы 17 саастааҕар хайыы үйэ ылбыта, онтон ыла илиитин уруултан араарбат. “Кириэстээх” сопхуоска суоппарынан 18 сыл үлэлээбитэ, 1990-с сылларга баһаарынай чааска, онтон сельпоҕа үлэлээн баран, үлэ миэстэтин сарбыһыга түбөспүтэ.

2001 сыллаахха Мириинэй — Ньурба хайа-байытар кэмбинээккэ үлэ көрдүүргэ быһаарыммыта. Ол эрээри, үлэҕэ ылыахтарыгар саарбахтыыр буолан, эдэр киһи толлубута. Тыа сириин эрэ үлэтинэн мунгурдаммыт киһи аан дойдуга биллэр бырамысыланнас бөдөн хампааннаытыгар үлэҕэ ылыахтарыгар саарбахтаабыта буолуо. Ол да буоллар, ыстаастаах, куһаҕан дьалдыга суох суоппар олус наадалаах буолан биэрбитэ...

### 45 СЫЛ УСТАТА — УРУУЛГА

— Ол сылларга өссө 16 №-дээх фабрика суоҕа, баахта эрэ бөһүөлөгэ үлэлиирэ. Адьыах мас дьизэ баара, оттон билигин бүтүн бөһүөлөк буолан таҕыста, — диэн кини киэн тутта кэпсир. Игорь Кириллович быйыл 45 сыл суоппарынан үлэлээбит үбүлүөйдээх сылын бэлиттээтэ.

— Үлэбин олус сөбүлүүбүн, олоғум тухары уруулу сылайбакка эргитэбин. Улахан суоллары, Улахан Неверы, Золотинканы, Иенграны, Нерюнгрини, Дьокуускайы сөбүлүүбүн. Амма улууһуттан бурдук да таһарым, массыналарым да ағаларым. Толкуйдаан көрдөххө, сири тула хаста да эргийбитим буолуо, — диір бүгүгүгү дьоруойбут.

Игорь Кириллович билигин баахта үлэһиттэрин оробуочай бөһүөлөктэн Ньурба, Ботубуйа, Майскай карьердарга тириэрдэр уонна төгтөрү ағалтыыр. Үлэтин күнэ сарсыарда 5 чаастан сағаланар уонна 6 чаастан баахтаҕа үлэлиир.

— Икки буоламмыт уочаратынан икки симиэнэҕэ үлэлиибит. Биіргэ үлэлэхэр киһим бэйэм быраатым Кирилл. Манна биһиги үһүс бырааппыт Геннадий эмиз суоппарынан үлэлиир. Манна дағатан эттэххэ, балтыбыт Розалия эмиз хампааннаҕа өр сылларга үлэлээбитэ. Маршрут төһө да чопчу курдук буолбутун иһин, суоппар үлэҕэ куруук кутталлаах, рейс кэмигэр туох барыта буолуон сөп. Массына алдьанман, ардахтаах күн-дьыл туруон сөп — ыксаллаах балаһыанналарга суоппар сөптөөх дьайыылары чопчутук уонна түргэниик оноруон наада. Уолуйан хаалбакка, тиэйин иһэр дьонугар уонна тиэхиньика саахалламматыгар эппиэтинэстээгин куруук өйдүүхтээх.

— Бу сыллар тухары үчүгэй массыналарга үлэлээн кэллим, билигини “вахтовкам” эмиз бэрт тырааныспар, — диір Игорь Кириллович. Күн аайы биір хайысханан айанныыр суоппар биір тэг суолтан хал буолуо суохтаах. Бу хаачыстыбалар уонна үөрүйэхтэр Игорь Кирилловичка бааллар.

— Үчүгэй суоппар буолар туһугар баға санаа баар буолуохтаах. Таһаҕаһы алдьапакка, дьону үлэлиир сирдэригэр этэннэ тириэрдии уонна ағалы — мин соругум. Суоппар буолар баға санаам туолбута, үчүгэй хампааннаҕа үлэлиирбин, аймах уонна чугас дьонум, улахан дьизэ кэргэним, олоғум аргыһа, оғолорум, сизинэриим аттыбар бааллар, онон бэйэбин дьоллоох киһинэн аағынабын. Киһинэхэ итинтэн ордук туох нааданый?

Биһинэхэ, дэриэбинэҕэ, маннык үрдүк хамнастаах үлэни булбаккын. Манна үлэлээбитим

22-с сылыгар барда. Биір ый — Накылынга, биір ый дьизэбэр баар буолабын. Бастакы сылларбытыгар сибээс суох этэ, дьизэбин уоппун ахтарым. Оттон билигин сибээс ханна бағарар туруктаах, күн аайы кэргэммин кытары видеосибээһинэн кэпсэтэбин, онон дьизэтээди сонуннары билэ-көрө сылдьабын, — диэн Игорь Кириллович мичээрдиир.

### АҒАЛАРЫН ТУҒАҒЫН ХАТАРАН

Аға киһи этэринэн, үчүгэйдик үлэлииргэ уонна сымнааҕа усулуобуйа барыта баар. Эдэрдер тренажер саалатыгар дьарыктаналлар, быйыл өссө биір успуорт саалатын туттулар.

Игорь Кириллович түөрт уолуттан үһэ ағаларын тугағын хатаран, АЛРОСА араас тэрилтэтигэр үлэлиир: улаханнара Петр — НОГК АОН автобазатын суоппара, ағатыттан чугас үлэлиир; иккис уоллара Сергей — «Алмазтехмонтаж» монтажнига; кыралара Артем — «Алмаздортранс» ХЭУо суоппара. Ағаларын аатын ылбыт үһүс уол эрэ атын идэни талан, РФ ИДМ систиэмэтигэр үлэлээбитэ, быйыл бизнэсийэҕэ таҕыста. Ким билиэй, бағар, эдэр киһи эмиз АЛРОСА-ба үлэни кэлиэ.

— Мин санаабар, уолаттарбыт идэлэрин ағалара үлэтин олус сөбүлүүрүн, эппиэтинэстээхтик сымнааһарын көрө сылдьан таллылар. Ағабыт хаһан да таах олоҕот, оғолор эмиз оннук үлэһит сатабыллаах буола улааттылар. Мин, биллэн турар, кэргэммин ахтабын, баахтаттан кэлэрин күүтэбин. Кини үлэтин, кэлэктибин сөбүлүүрүтүн, сатыыр, билэр дьымалатынан дьарыктана сылдьарыттан үөрөбүн, — диэн бүгүгүгү дьоруойбут кэргэнэ Елена Прокопьевна кэпсир.

Степановтар — олус үлэһит дьон, таах олоҕо үөрэмтэхтэр. Уолаттара бары дьизэ кэргэннээхтэр, хас биірдиһилэрэ туруктаах хаһаайыстыбалаахтар, нус-хас, быр-бааччы олоҕолор. Төрөппүттэрэ кинилэри бэйэлэрин холобурдарынан иһипиттэр, онон оғолор ханнык да үлэттэн толлон турбаттар. Соғотох кыыстара Дарина учуутал идэлээх, билигин дьизэ кэргэнин кытары Дьокуускай куоракка олоҕор. Игорь Кириллович уонна Елена Прокопьевна уон сизинээхтэр.

Үлэ киһитин үтүө аатын биірде талбыт идэлэринэн үтүө суобастаахтык үлэлиир Игорь Кириллович курдук дьон үрдэтэр. Степановтар уолаттара уонна сизинэрэ үлэ суолтатын биллэлэр-көрөллөр, өйдүүлэр уонна ағаларын тугағын хатараллар.



Улахан уол Петр.



Иккис уол Сергей.



Үһүс уол Игорь.



Кыра уол Артем.

Махтанабыт

Күндү кэргэним, аҕабыт, эһэбит Оконешников Михаил Михайлович бу дьыл, от ыйын 17 күнүгэр соһуччу, хомолтолоохтук олохтон туораата. Кини биһигини көрөн-харайан, эрэллээх дугдабыт-хаһхабыт этэ. Тангара кэриэтэ саныыр киһибиэ эмискэ суох буолан хаалбыта олус курус, хомолтолоох... Миисэ олус муударай, ыптыктаах толкуйдаах киһи этэ. Ол иһин да биһиги дьэ кэргэн олохтук биэ туруктаах, толору баай ис хоһоонноох этэ. Кини тугу эплитэ, онгорбута барыта санаа хоту буолара. Дьэбит иһэ куруук иһирэх эйгэлээх, сырдык сылаас буолааччы. Биһиги аҕабытынан киэн туттарбыт, хас биридди күммүт үөрүүнэн, дьолунан туолара.

Тапталлаах кэргэним, аҕабыт, эһэбит ситэ олортоох олобун, оҕолоро, ыччаттара чистээхтик салгыахтара диэн эрэнэбин. Биһиги дьэ кэргэн күндү киһибиэтин сүтэрбит ыарахан күннэрбитигэр күүс-көмө, өйөбүл буолбут, санаабытын бөбөрөгөппүт дьоммутугар, биэргэ төрөөбүттэрибитигэр, чугас аймактарбытыгар, биэргэ үөрэммит оҕолорбутугар, табаарыстарбытыгар истин махталбытын тиэрдэбит. Барыгытыгар кылааннах доруубуйаны баҕарабыт. Эһиги олоххутугар ыарахан түгэннэр күөрэйбэтиннэр, үөрүүнэн-көтүүнэн эрэ кынаттанан, этэнгэ сылдьыт!

Кэргэнэ, оҕолоро, сизиннэрэ.

КУТУРҔАҢ

Талтыыр кэргэним, күн күбэй ийэбит, кыыспыт, эдьийбит **СКРЯБИНА Дарья Афанасьевна** бу дьыл, балабан ыйын 22 күнүгэр уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытын диригиник курутууйан туран иһитиннэрэбит.

Кэргэнэ, оҕолоро, ийэтэ, балта, кийинтэ.

Чурапчы нэһилиэгин олохтооҕо, биэргэ үөрэммит дьүөгэбит

**СКРЯБИНА Дарья Афанасьевна**

уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан, тапталлаах ийэтигэр Ирина Ильиничнаҕа, кэргэнигэр, оҕолоругар, балтыгар, чугас аймактарыгар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Биэргэ үөрэммит доҕотторо – 39 выпуск.

Төлөй нэһилиэгин олохтооҕо, тапталлаах эдьийдэрэ **ТОЛСТОУХОВА Светлана Михайловна** хомолтолоохтук олохтон туораабытынан, дьүөгэбитигэр, кэлиэсэбитигэр Анна Михайловна Коркинаҕа уонна кини дьэ кэргэнигэр дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Чурапчытаагы "Туллукчаан" уһууаан кэлэктиибэ.

Төлөй нэһилиэгин олохтооҕо **ТОЛСТОУХОВА Светлана Михайловна** олохтон туораабытынан, кийииппитигэр Анна Михайловнаҕа, биэргэ төрөөбүттэригэр, кыһыгар, аймактарыгар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Чурапчыттан, Дьокуускайтан Коркиннар, Корякиннар, Башариннар.

Күндүтүк саныыр балтыбыт, эдьийбит **ТОЛСТОУХОВА Светлана Михайловна** олохтон хомолтолоохтук туораабытынан, кыһыгар Катяҕа, биэргэ төрөөбүттэригэр, чугас дьонугар, бары аймактарыгар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Мария Петровна, Муся, Петр, Павлина Толстоуховтар, Тааттаттан Елена, Николай Ючюглевтар дьэ кэргэннэрэ.

Уус Алдан Тандатыттан төрүттээх Сыланг нэһилиэгин олохтооҕо, ытыктыыр кэлиэсэбит, Чурапчы улууһугар биэр тарбахха багтанар байаныспыт, СӨ култууратын туйгуна, култуура бэтэрээнэ

**ГОТОВЦЕВ Спиридон Гаврильевич**

уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Марфа Дмитриевнаҕа, уолугар Евгенийгэ, кийиитигэр, сизиннэригэр, аймактарыгар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Чурапчы улууһунаагы култуура салалтата, улуустатаагы култуура үлэһиттэрин биэр идэлээхтэрин сойууһа.

Күндү доҕорбут, Саха сирин биэр талааннаах байаныһа, СӨ култууратын туйгуна, култуура бэтэрээнэ

**ГОТОВЦЕВ Спиридон Гаврильевич**

ыарахан ыалдьан олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Марфа Дмитриевнаҕа, уолугар Евгенийгэ, кийиитигэр Валентинаҕа, сизиннэригэр, бары аймактарыгар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Чурапчы нэһилиэгин "Алгыс" бэтэрээннэр хордара.

Кэриэстэбил

Ахтабыт, саныыбыт, суохтуубут...

Оҕобут, бырааппыт, убайбыт, кэргэним барахсан 41 сааһыгар олохтон букатыннаахтык барбыта бу дьыл, балабан ыйын 30 күнүгэр номнуо 40 хонуга туолар..

**Александр Иванович Сивцев** Чурапчы нэһилиэгэр 1982 сыллаахха ыам ыйын 28 күнүгэр Иван Иванович, Мария Семеновна дьэ кэргэнигэр иккис оҕонон күн сирин көрбүтэ.

Дьоллоох оҕо сааһа төрөөбүт Хоптоҕотун нэһилиэгэр ааспыта. 1989 с. Дирингнээҕи орто агро оскуолаҕа 1-гы кылааска үөрэнэ кирибитэ. Үөрэнэр сылларыгар араас предметнай олимпиадаларга (ордук математикаҕа, историяҕа) элбэх ситиһилээх буолара. Саха дуобакка 1 ыспартыбынай разрядтаах, төрөөбүт нэһилиэгин, өрөспүүбүлүкэтин чизин элбэхтик көмүскээбитэ. Биэрдэ гроссмейстер Азаровтыын тэнгэнэн турардаах. Оскуолатын бүтэрэригэр Саха өрөспүүбүлүкэтин бастагы ыңгырылаах Ил Түмэн Бэрэстэбииталларын Палаатын Бэрэссэдэтэлэ А.П. Илларионов аатынан маңнайгы лауреат үрдүк аатын сүкпүтэ. Дирингнээҕи мусукаалынай оскуола художественнай кылааһын туйгунук бүтэрбитэ.

1999 с. оскуолатын ситиһилээхтик бүтэрэн, Дьокуускайдаагы тыа хаһаайыстыбатын академиятыгар бухгалтер-экономист идэтигэр туттарсан, куонкуруһу ааһан, устудуон буолар дьоллоох кэмнэри билбитэ. 2004 с. үөрэҕин ситиһилээхтик бүтэрэн, Уус Майаҕа тыа хаһаайыстыбатын управлениетыгар кылаабынай бухгалтерынан ананан үлэтин саҕалаабыта. 2005 с. үрдүк биллилээх, эрчимнээх киһини таба көрөн, Дьокуускай хуоракка "Якутия" ФАПК-ка үбү хонтуруоллууру отделега сүрүннүүр исписэлиһинэн аһаммыта. Салгыы начаалынныгынан үлэлээбитэ. 2008с. тыа хаһаайыстыбатын Министириситибэтигэр ыңыран, "Мындаҕаайы" кэпэрэтиипкэ салайааччы-менеджеринэн анаабытара. Ол үлэтир кэмигэр Александр Иванович өр сылларга ыһыллан турбут кэпэрэтиипи өрө тардыбыта – тизиниыкэлэри

атылаһан, кэлэктиипи күсүө түмэн, саҕа хонтуруоны, боро-дуукта маҕаһынын арыһан үлэлэппитэ. Ону нэһилиэк олохтоохторо махтана бэлиэтииплэр, Үгүс ситиһилээх үлэ түмүктэрин көрдөрөн, «Саха» НКХХ анал биэриитигэр сырдаппытара, «Саха сирэ» хаһыакка «Саҕабыллаах, күүстээх салайааччы» дьээн ааттаах ыстатыйаны таһаарбытара. Кэскиллээҕи таба көрөн, Болугур нэһилиэгэ сайдыытыгар улахан оруоллаах улахан бырайыагы көмүскээн, сүөһү иитэр комплекс тутууларын ситиспитэ. Ити үлэтир сылларыгар Александр Иванович сүрээҕин аҕаарын Аннаны көрсөн, 2009 с. олунньу 14 күнүгэр алаһа уоттарын оттон, ыал буолан, кыыс оҕолонон ийэ-аҕа буолуу толору дьолун билбиттэрэ.

2014-2017 сс. аты-эргизэн эйгэтигэр холонон, урбаанньытынан, онтон кэлин идэтинэн «Медиа холдинг Якутия» тэрилтэҕэ, «Сайсары» ырынак салалтатыгар сүрүннүүр исписэлиһинэн таһаарылаахтык үлэлээбитэ, бырайыактары онгорооччу быһытынан биллибитэ, тендердэргэ кыттан тэрилтэтигэр мөлү-үөнүнэн барыһы киллэрбитэ. 2018с. Саха өрөспүүбүлүкэтин ойуур хаһаайыстыбатын Департаменыгар бюджетнай политика уонна финансовый хонтуруол отделыгар исписэлиһинэн, үлэлээбитэ. Салайар талаанын таба көрөн, отдел салайааччытынан анаабытара.

Онтон кэлин төрөөбүт дойдутугар Чурапчытыгар тыа хаһаайыстыбатын управлениетыгар солбуйааччынан, онтон салгыы начаалынныгынан үлэлээбитэ. Ити үлэтир сылларыгар улуусуругар кураан дьыл сатыылаан, тыа хаһаайыстыбатыгар кыстыгы туоруурга элбэх уустуктары үөскөппитэ. Салайааччы буолан туран, түүннэри-күнүстэри, өрөбүлү аахсыбакка үлэ үөһүгэр сылдьыбыта, сүүрэн-көтөн, кэпсэтэн, сөптөөхтүк дьаһанан, Кэбээйттэн, Уус Майаттан, Амурскай уобалас курдук сиргэ тиийэ, Чурапчы биригээдэлэрин отото ыппытын түмүгэр, элбэх хаһаайыстыба кыстыгы туоруур отторун булуммуттара.



ра. Ону таһынан оччолоох элбэх от тизлэн кэлэрин хонтуруоллаан, салайан, хас биридди хаһаайыстыба тизэргэнигэр тийэрин ситиспитэ.

2019-2020 сс. бары билэрбит курдук, пандемия бүрүүкээн, элбэх үлэни атахтаабыта. Ол да буоллар, улууспут салалтата олорон хаалбакка, тыа хаһаайыстыбатыгар элбэх үлэни ыппыта. Ол курдук, "Дьэ кэргэн экономика-тын сайыннары" саҕа бырагырааманы үлэлэтэн, хас биридди ыалга өйөбүл оҕоһулуубута. Манна барытыгар Александр Иванович олус эппиэтинээхтик ыһан үлэлэспитэ. Маны таһынан, кини Улуустатаагы дьокуутааттар Сэбиэттэрин 4 ыңгырыытын Хоптоҕо-Хадаар уокуругуттан талыллан, кылгастык да буоллар, таһаарылаахтык үлэлэспитэ.

Баара-суоҕа 32 сааһыгар төһө да ыараханнык ыарыйдар, ону аахсыбакка, үлэтин, олоһун тыа хаһаайыстыбата сайдарыгар ис сүрээбиттэн кыһамнылаахтык, бэриниилээхтик үлэлээн ааста.

Төрөөбүт Чурапчытыгар олохсуйардыы онгостон, саҕа дьэ туттан кирибитэ, чугас дьонун кытта үөрүүтүн үлэстибитэ. Дьэ кэргэнин дьэ элээн-уоттаан хаалларда. Кэлин ыарыһа бэргээн, 2022 сылтан олобун тийэх күннэригэр диэри, "Чурапчы проект" тэрилтэҕэ дириэктэринэн үлэлээтэ.

Бу ыарахан кэммитигэр жүөкөмө, субэ-ама буолбут Чурапчы улууһун дьаһалтатыгар, бары үлэһиттэригэр, тыа хаһаайыстыбатын управлениетыгар, Улуус дьокуутааттарын Сэбиэтигэр, финансовый управление кэлэктиипигэр, бары чугас дьоммутугар, доҕотторбутугар биэргэ буолбуктун иһин махталбытын биллэрэбит.

Ийэтэ, аҕата, эдьийэ, кэргэнэ, бары чугас аймактара

Биэргэ үлэлээбит ытыктыыр кэлиэсэбит, СӨ култууратын туйгуна, Чурапчы улууһун култууратын бэтэрээнэ, улуус бастык байаныһа

**ГОТОВЦЕВ Спиридон Гаврильевич**

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан, кэргэнигэр Марфа Дмитриевнаҕа, уолугар Евгенийгэ, кийиитигэр Валентинаҕа, сизиннэригэр, биэргэ төрөөбүттэригэр, аймактарыгар, чугас дьонугар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Сыланг нэһилиэгин А.А.Сивцев аатынан сынныаланг киинин кэлэктиибэ.

Күндү ийэбит, эбэбит, дойдуга пионерскай хамсааһын уонна педагогическай үлэ, бэтэрээнэ, РСФСР норуот үөрэтириитин туйгуна, «Учууталлар учууталлара»

**СИВЦЕВА Марфа Владимировна**

бу дьыл, балабан ыйын 23 күнүгэр ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытын диригиник курутууйан туран иһитиннэрэбит.

Оҕолоро, сизиннэрэ.

БИЛЛЭРИИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

Егор Прокопьевич Картузов аатыгар бэрилбит байаннай билиэт сүппүтүнэн, дьинэ суоһунан ааһыллар.

Сылантан төрүттээх биэргэ үөрэммит үлээн-нэхпит

**СИВЦЕВА Марфа Владимировна**

олохтон туораабытынан, оҕолоругар, кийиитигэр, сизиннэригэр, бары чугас дьонугар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Чурапчы орто оскуолатын 1961с. ылуһа.

"САНА ОЛОХ" кылабынай эрдэктэрэ

ГОРЮХОВА Людмила Владимировна

Төрүөтүннөр: СӨ Ыараабылыыстыбата, Саха өрөспүүбүлүкэтин "Саабытоот" Судаарыстыбаныы автономнай тэриэстэ. Таһаараччы: СӨ "Саабытоот" ГАУ Таһаараччы кыһарыһа 677000, Дьокуускай к. Орджоникидзе уул. 31, 124 каб. тел./факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sakhapochta@mail.ru. Российскай Федерация Россияныгар СӨ салалтатыгар 2020 с. бэ ыйын 3 күнүгэр регистрирашаммыт нүмүкөрө – ПИ.№ТУ14-00559.

Эрдэктэниыэ кыһарыһа: 678670, Чурапчы с/а, Кара Мэкс уул, 26 "а". Төлөһүннөрүбүт: эрдэктэр – 41-332, отделеар – 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru, call: sanaoloh.ru, telegram: @sanaoloh

Ааттар сурутар элбэх санаа резаман көкөһүмүтүр мэдэни ооп түбүкөр буолбатар. Суруула ыйылуур чөлөһүр кыһарыһахтарыгар элбэтиһиы ааттар тус бийэс сүтэр.

Хаһыат бөһөккө бэриитэр графитта: 16 ч 00 м. Бөһөккө бэрииннэ: 16 ч 00м. "Саабытоот" Судаарыстыбаныы автономнай тэриэстэтин "Сана олох" хаһыат эрдэктэниытигэр 28.09.2023 с. офсетка бөһөккөтүнэ.

Индекс: ПИ964. Тираһа 1095. Көмөҕө 2 бл. Хаһыат сыанннэ 22 с/а. Хаһыат индексэ биир: бээтинсэ таһар.



@SANAOLOH